

Name : Dr. Pritam Singh
 Class and Section : B.Sc. Ist , IInd sem
 Subject : Industrial Chemistry

Week	Date	Topic
1	1-Jan-19	
	2-Jan-19	
	3-Jan-19	Introduction to corrosion
	4-Jan-19	Definition of corrosion with examples
	5-Jan-19	Types of corrosion
	6-Jan-19	Sunday
	2	7-Jan-19
8-Jan-19		
9-Jan-19		
10-Jan-19		Nature of corrosion layer
11-Jan-19		Corrosion by hydrogen
12-Jan-19		Concentration cell corrosion
13-Jan-19		Sunday
3	14-Jan-19	
	15-Jan-19	
	16-Jan-19	
	17-Jan-19	Stress corrosion
	18-Jan-19	Micro biological corrosion
	19-Jan-19	Factors influencing corrosion
	20-Jan-19	Sunday
4	21-Jan-19	
	22-Jan-19	
	23-Jan-19	
	24-Jan-19	How position of metal in galvanic series effect corrosion
	25-Jan-19	Sir Chhotu Ram Jayanti
	26-Jan-19	Republic Day
	27-Jan-19	Sunday
5	28-Jan-19	
	29-Jan-19	
	30-Jan-19	
	31-Jan-19	Relative area of cathode E'anode

Week	Date	Topic
1	1-Feb-19	Purity of metal effects corrosion
	2-Feb-19	Nature of surface film formed
	3-Feb-19	Sunday
2	4-Feb-19	
	5-Feb-19	
	6-Feb-19	
	7-Feb-19	Corrosion control
	8-Feb-19	Cathodic protection method
	9-Feb-19	Cathodic and anodic inhibitors
	10-Feb-19	VasantPanchami / Sunday
3	11-Feb-19	
	12-Feb-19	
	13-Feb-19	
	14-Feb-19	Introduction to coal
	15-Feb-19	Definition and classification of coal
	16-Feb-19	Analysis of coal
	17-Feb-19	Sunday
4	18-Feb-19	
	19-Feb-19	Guru Ravi Dass Birthday
	20-Feb-19	
	21-Feb-19	Proximate analysis
	22-Feb-19	Ultimate analysis
	23-Feb-19	Determination and importance of carbon
	24-Feb-19	Sunday
5	25-Feb-19	
	26-Feb-19	
	27-Feb-19	
	28-Feb-19	Determination and importance of hydrogen

Week	Date	Topic
1	1-Mar-19	MahaShivratri
	2-Mar-19	Determination and importance of sulphur
	3-Mar-19	Sunday
2	4-Mar-19	
	5-Mar-19	
	6-Mar-19	
	7-Mar-19	Determination and importance of Nitrogen
	8-Mar-19	Determination and importance of oxygen
	9-Mar-19	Importance of ultimate analysis
	10-Mar-19	Sunday
3	11-Mar-19	
	12-Mar-19	
	13-Mar-19	
	14-Mar-19	Introduction to petroleum
	15-Mar-19	Fractional distillation of crude oil
	16-Mar-19	Use of fractionating column
	17-Mar-19	Sunday
4	18-Mar-19	University Holidays
	19-Mar-19	University Holidays
	20-Mar-19	University Holidays
	21-Mar-19	University Holidays
	22-Mar-19	University Holidays
	23-Mar-19	University Holidays
	24-Mar-19	Sunday
5	25-Mar-19	
	26-Mar-19	
	27-Mar-19	
	28-Mar-19	Introduction to cracking
	29-Mar-19	Thermal cracking
	30-Mar-19	Catalytic cracking
	31-Mar-19	Sunday

Week	Date	Topic
1	1-Apr-19	
	2-Apr-19	
	3-Apr-19	
	4-Apr-19	Introduction to Refoeming process
	5-Apr-19	Catalytic reforming
	6-Apr-19	Thermal reforming
	7-Apr-19	Sunday
2	8-Apr-19	
	9-Apr-19	
	10-Apr-19	
	11-Apr-19	Nomenclature introduction
	12-Apr-19	Generic Names
	13-Apr-19	Trade Names
	14-Apr-19	Vaisakhi / AmbedkarJyanti / Sunday
3	15-Apr-19	
	16-Apr-19	
	17-Apr-19	MahavirJayanti
	18-Apr-19	Introduction to fuels
	19-Apr-19	Classification of fuel
	20-Apr-19	Colorific value determination
	21-Apr-19	Sunday
4	22-Apr-19	
	23-Apr-19	
	24-Apr-19	
	25-Apr-19	Characteristics of good fuel
	26-Apr-19	Revision of fuels
	27-Apr-19	Revision of fuels
	28-Apr-19	Sunday
5	29-Apr-19	
	30-Apr-19	

